



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Bible Ka Den Fa Mmɔborɔhunu Ho? — Fa 2 · KJV Kyerɛwsem a Strong's Nɔma Wɔ Mu

KYEFA 2 · ADESUA FOFORO A WJATO ATO GYINABEA TEASEM A EFI BAIBUL MU SO

Mmɔborɔhunu — Bible Nkyerɛkyere A Eye Fapem

ASEM A EFATA ANIMU

Tie aso. Eɛ se wɔdaadaa onyame biara a nnipa aye no, wɔtua no ka, na wɔɔ n'ani. Nanso bere a Onyame teasefo no gyinaa bepɔw no so na ɔkaa ne din kyeree yen no, wamfi ase amfi aprannaa mu. Wamfi ase amfi ahunahuna mu. Ɔfree ne ho se ɔmmɔborɔhunufɔ kan, ansa na biribiara aba akyi. Afei ɔkaa asem bi a eye den se wobegye adi: mmɔborɔhunu nye ade a ɔye nkutoo. Eye ade a ɛɔ n'ani. Eye n'anigye — te se agya bi anigye bere a ne ba tu mmirika ba fie no. Ne mmɔborɔhunu nye akoraan dedaw a ereye asa. Wɔde di dwuma foforo anɔpa biara, ansa na wonyan mpo, efise efi nokwaredi bi a entumi ntɔ mu. Afei tie senea saa mmɔborɔhunu no dan hwe wo. Onyame a n'ani sɔ mmɔborɔhunu no bisa wo se ɔɔ ade koro a ɔɔ no ara — se woyi mmɔborɔhunu adi kyere wo nua senea ɔyi kyere wo no. Ɔkɔm nnkyere no wɔ w'akyede ho bere a wode wo fɔdi sie. Ɔbɛɛ koma nokwafo baako a abubu asen ɔhyew afɔrebɔde apem. Eno de, ekwan ben na onipa fɔdifo nam so ba mu? Enye se ɔforo. Enye se ɔye adwuma de pɛ. Enam bɔne a wɔka, wɔ so — se wɔfa wɔn ho bɔne ka sen se wɔkata so — te se ɔbarima a onipadwan abubu no a ogyinaa akyirikyiri, na ɔferee se ɔpagyaw n'ani, na ɔbisaa mmɔborɔhunu nkutoo no. Saa onipa no san kɔɔ fie a ɔne Onyame te mu tenasee mu, bere a nyamesomni no san kɔɔ fie a biribiara nni ne nsam. Afei ahengua bi wɔ hɔ a wubetumi de akokoduru akɔ so — ɛnye se wobebu wo aten, na mmom se wɔbeboa wo. Na mmɔborɔhunu a wubenya wɔ hɔ no nye nea ɔne wo bekyia na wafi hɔ akɔ. Edi wo akyi. Efa akwan nyinaa so, efa nhwehwemu biara mu, wo nna nyinaa mu edi wo akyi — kosi se wubedu fie, na fie no ye ne fi, na ɔpon no ntoto da. Eno ne Onyame a saa adesua yi de no si wo anim. Hwehwe mu.

NSEM NKATA MMIENSA A NHWEHWEMU YI BEYI ANO:

1. Bere a Onyankopɔn kaa ne din no, den ne din a odii kan bɛ — na den na n'ani gye ho?
2. Den ne deɛ Awurade hwehwe afiri onipa hɔ — na ekwan ben so na onipa a waye bɔne nya ahummɔborɔ?
3. Ehene ara na mmɔborɔhunu hyia onipa mprempren, na ɛkɔ akyiri kɔsi he?

NNANMU A WƆATO DADA — MMƆBORƆHUNU

→ MMOBOM (CHESED) = MMOBOM A EFIRI APAM MU ABUSUABƆ MU BA (GENESIS 19:29; DWOM 136).

RACHAM = ƆƆƆ A EMU YE DEN A EFIRI OBI KESEE NKYEN KƆ OBI KETEWA NKYEN (GENESIS 32:9-12).

→ ONYAME MMOBOM BEDI ONIPA ANIM AKƆSI SE ƆPE SE ƆKƆ — NA EBETENA HƆ AKƆSI SE N'ADWENE BESI PI WƆ ONYAME ƆƆ A ƆHWE NE HO NO HO (GENESIS 19:17-22, LOT WƆ SOAR).

→ ONIPA NFATA SEE MMORE NYINAA MU MMORE KETE BI MPO — MMORE YE AKYEDE, NA AKYEDE NO DE ASED A BA (GENESIS 32:10).

→ MMOBORƆHUNU NO ATIRIMPO A EDI MU NE NKWAGYE — ONYANKOPƆN ƆƆ NO A EBEWIE (GENESIS 32:11-12).

→ MONNA AWURADE ASE — NE MMOBORƆHUNU WƆ HƆ DAAPEN (NNWOM 136:1-26).

Saa Kyemu 2 yi hye nokware koro no ara mu den fi adansefo foforo bi mu.

HELAFO NSEMFITIASƐM TITIRIW

“mmƆborƆhunu” — **G1656 eleos** — mmƆborƆhunu, mmƆborƆhunu — ayamye a ekƆ ase kƆhwe ahokyerefoƆ so na eye biribi

OnyankopƆn mmƆborƆhunu nye nkate kwa da; ekeka ne ho — wƆahye ho bƆ, wƆaye ho adwuma, wonya, na wohu wƆ ahennwa bi so

“ye mmƆborƆhunufoƆ” — **G2433 hilaskomai** — eye mmoborƆhunu, eye mpata — mmoborƆhunu abusua no mu nsemfua

ƆtogyefoƆ no mpaebƆ nyinaa gyina saa asemfua baako yi so: Ɔsrɛɛ se wƆne no nhyia wƆ mogya no beaɛɛ hƆ — na Ɔsianee kƆɛ fie se nea wabu no bem.

“mmƆborƆhunu” — **G3628 oiktirmos** — MmƆborƆhunu, ayamhyehyeɛ — mmƆborƆhunu a wƆama adɔɔso ma eyeɛ pii

OnyankopƆn nye mmƆborƆhunu biako Agya, na mmom ɔye mmƆborƆhunu Agya — nkɔso mmƆborƆhunu a eye foforo, anɔpa biara mu

HEBREW NSEMFUA

“mmƆborƆhunu” — **H2617 chesed** — Apam mu adɔe a ensesa, mmƆborƆhunu a etim pintinn

Nkabom no ankasa asem a wɔde toa so — mmƆborƆhunu a efi apam mu abusuabɔ mu ba a entumi nnyae

“mmƆborƆhunufoƆ” — **H7349 rachum** — Ayamhyehye a ahummɔbɔ ahye no ma; efi ase kro no ara so a rechem (yafunu) fi mu

Se OnyankopƆn bɔ ne din no, saa asem a efi yafunu mu no na edi KAN — ɔɔ a emu ɔɔ a ɔkese ɔɔ ɔketewa no.

“De firi” — **H5375 nasa** — sɔ, sua, soa kɔ

mmƆborƆhunu mmu n'ani ngu bɔne so — na mmom, epue bɔne fi ɔbɔnefo no so na esoa kɔ (abirekyi a wɔde no kɔ no ankasa asemfua, Leviticus 16:22)

“ye mmƆborƆhunu” — **H2603 chanan** — se obi beye mmƆborƆhunufoƆ, se obi bekoto anaa ɔbebre ne ho ase de adɔeye akɔ obi a ɔwɔ n'ase nkyen

David sufɛ a ɔsuu wɔ ne bɔne kese no akyi — adom a ekoto kɔka onipa a odi fɔ nkyen koraa

ANIMUDUA A EHYE ASE

Mika 7:18 Hwan na ɔte se wo, OnyankopƆn a wode bɔne kye? Wo a wode agyanom asefoƆ nkaee amumuye kye wɔn. W'abofuo nntena hɔ daa na mmom w'ani gye se wobeda mmƆborƆhunu adi.

[H2617 chesed ■] [H5375 nasa ■]

HWAN NI NYAME TE SE WO? → ƆNKORA N'ABUFUW SO DAADAA + N'ANI SƆ MMƆBORƆHUNU HO.

(Me nsusuwii ankasa — “de firi” wɔ ha ye Hebri asem nasa (H5375, se wɔbesoa): se wɔbema so, se wɔbesoa, se wɔde beko. Mmɔborɔhunu nye senea bɔne no nni hɔ — epagyaw bɔne no fi onipa no so na ede ko. Ɔpapo a wɔde ko no de saa asem koro no ara soaa wɔn bɔne nyinaa kɛ (Leviticus 16:22).)

I. DIN A WɔKAA — MMɔBɔRHUNU NE ADɔM

A. 2 Mose (Eksodɔs) 34:6 Awurade faa n’anim frɛɛ no kaa se, “Me, Awurade, Onyankopɔn mmɔborɔhunufɔɔ ne ɔdomfɔɔ a me bo kyere fu na mewɔ ɔɔ na medi nokore nso; [H5375 nasa ■] [H2617 chesed ■] [H2617 chesed ■] [H2587 channun ■] [H7349 rachum ■] (7) me Awurade, me ɔ nnipa mpempem na mede atirimuɔden, atuatee ne bɔne kye. Metwe afɔdie aso na metwe Agyanom, mma ne mmanananom kɔsi awoɔ ntoatoasɔɔ mmiensa ne enan aso.”

AWURADE FAA HO NA ƆPAEE MU KAA → ƆƆM NE ADɔE, WE ABODWO, NE PA DODO NE NOKWARE + ƆKORA ADɔE MA MPEMPEN, DE MFOMSO NE MMARATOFɔ NE BɔNE KYE.

(Me nkate — se Onyankopɔn bɔ ne din, “mmɔborɔhunufɔ” — rachum (H7349, merciful), yafunu-nsemfua no — ba KAN, ansa na biribiara aba. Mmɔborɔhunu ne Onyankopɔn din no ano pon.)

B. Nnwom 86:15 Nanso wo, Ao Awurade, woye mmɔborɔhunufɔɔ ne ɔdomfɔɔ Onyankopɔn, wo bo kyere fu, na w’adɛe ne wo nokore ɔɔso. [H2617 chesed ■] [H7349 rachum ■]

WO NE ONYANKOPɔN A MMɔBɔROHUNU AHYE WO MA, NA WOYE ADɔE → W’ADɔE NE WO NOKWAREDI ƆƆSO.

C. Nnwom 86:5 Ao Awurade, woye, na wode bɔne kye, wowɔ ɔɔ mmorosɔɔ ma wɔn a wɔsu frɛ wo nyinaa. [H2617 chesed ■]

PA, NA WOASIESIE HO SEE BOFA → Wɔ MMɔRE MU MA WɔN NYINAA A WɔFRE WO.

D. Nehemia 9:17 Wɔantie, na wɔankae w’anwanwadee a woye maa wɔn no. Mmom, woye ɔdm yii ntuanoni se ɔnsane mfa wɔn nkɔ wɔn nkoasom mu wɔ Misraim. Nanso, woye ɔfakyefɔɔ, ahummɔborɔ ne ɔdomfɔɔ Onyankopɔn a wo bo kyere fu na w’adɛe ɔɔso. Woannyaa wɔn [H2617 chesed ■] [H7349 rachum ■]

WɔPIRIM WɔN KɔN MU → NANSO WOYE ƆFAKYEFɔɔ ONYANKOPɔN + WOANNYAA WɔN.

E. 2 Korintofoɔ 1:3 Momma yenna Onyankopɔn a ɔye yen Awurade Yesu Kristo Agya no a ɔye mmɔborɔhunu Agya na ɔye Onyankopɔn a awerekyekyerɛ nyinaa firi no no ase. [G3628 oiktirmos ■] **NHYIRA NKA ONYANKOPɔN = MMɔBORɔHUNU AGYA, NE AWEREKYE KYE NYINAA NYANKOPɔN.**

II. MMɔBɔRHUNU NO SUSUDUA — FOFORO ANɔPA BIARA, ƆSORO SORONKO SO

A. Kwadwom 3:22 Awurade ɔ kɛsee enti yennsee. N’ayamhyehyee nni hwammɔ. [H7356 racham ■] [H2617 chesed ■] (23) Eye foforo anɔpa biara; wo nokoredie ye kɛsee.

YENSEEE, EFISE N’AYAMHYEHYEE NNI AWIEI → EYE FOFORO ANɔPA BIARA + WO NOKOREDIE YE KESE.

(Me ankasa m’adwene — “mmɔborɔhunu” no ye Hebri kasa mu “racham,” a ene “rechem,” a kyere awotwaa no, bɔ abusua: mmɔborɔhunu a emu ɔɔ ɔɔso te se ena ɔɔ ne ba no, efiri obi a ɔwɔ soro ko obi a ɔwɔ fam — na ennyae da, na eye foforo anɔpa biara.)

B. Nnwom 103:8 Mmɔborɔhunufɔɔ ne ɔdomfɔɔ ne Awurade, ne bo kyere fu na n’adɛe ɔɔso.

[H2617 chesed ■] [H2617 chesed ■] [H7349 rachum ■] (9) Ɔrenko so mmɔ sobɔɔ, na ɔrennya yen ho menasepɔ nkɔsi daa; (10) Ɔrenhwɛ yen bɔne ne yen nni sedee efata na ɔrentua yen nnebone so ka sedee etee. (11) Na sedee ɔsoro ne asase ntam ware no, saa ara na n’adɛe so wɔ wɔn a wɔsuro no so. (12) Sedee apuee ne atɔee ntam ware no, saa ara na wama yen ne yen mmarato ntam kwan aware.

WANYE YEN SENEAE YEN BɔNE TEE → SENEAE ƆSORO KORɔN Wɔ ASASE SO NO, SAA ARA NE N’ADɔEYE KESEYE + SENEAE APUEI NE ATɔEE NTAM WARE NO, SAA ARA ƆDE YEN MMARATO AFIRI YEN SO.

C. Mika 7:19 Wobehunu yen mmɔbɔ bio, wobetiatia yen bɔne so, na woato yen amumuye agu epo bunu mu. [H7355 racham ■]

ƆBESAN ABA, ƆBEHU MMɔBɔ → WɔN BɔNE NYINAA → ƆBETO AGU PO MU TɔNWEE.

D. 5 Mose (Deuteronomium) 4:31 Efiri se, mo Awurade mo Onyankopɔn no ye mmɔborɔhunu Onyankopɔn. Ɔrennya mo na ɔrensee mo anaa ne were remfiri apam a ɔne mo agyanom pamee a ɔkaa

ntam sii so no. [H7349 rachum ■]

AWURADE WO NYANKOPƆN YE NYANKOPƆN A ƆWƆ MMƆBƆHUNU → ƆRENGYAW WO, NA ƆRENNI APAM NO SO NKASA NKYE.

III. MMOBƆHUNU HO AHIAADE — DEE ONYAME MMOBƆHUNU HWEHWE FIRI ONIPA HƆ

A. Mika 6:8 Ɔde dee eye akyere wo, Ao onipa. Na edeen na Awurade hwehwe afiri wo hƆ? Ye adetenenee, hunu afororo mmƆbƆ, na wo ne wo OnyankopƆn nnante ahobreasee mu. [H2617 chesed ■]

ANIM SEN NA AWURADE HWEHWE WO HƆ → YE ADETENTENENYE, ƉƆ MMƆBƆHUNU, NANTE AHOBREASE MU WO NYANKOPƆN AKYI.

B. Hosea 6:6 Mepe ahummƆboro na enye afɔrebƆ, mepe OnyankopƆn ho nimdee sene ɔhyee afɔdee. [H2617 chesed ■]

MEPE AHUMMƆBORƆ NA ENYE AFƆREBƆ → MEPE ONYANKOPƆN HO NIMDEE SENE ƆHYEE AFƆDEE.

C. Mmɛbusɛm 3:3 Mma adɔee ne nokore mfiri wo nkyen fa yane wo kɔn mu twere gu w'akoma epono so. [H2617 chesed ■] (4) Na wobɛnya adom ne din pa wɔ OnyankopƆn ne nnipa anim.

FA ADƆEE NE NOKORE YANE WO KƆN MU, TWERE GU W'AKOMA EPONO SO → NA WOBENYA ADOM.

D. Sakaria 7:9 “Yei ne dee Asafo Awurade see, ‘Mommu aten a eye nokore na monnya ahummƆboro ne ayamhyehyee mma mo ho mo ho. [H7356 racham ■] [H2617 chesed ■]

BU ATEMU A EYE NOKWARE → MMOA MOA WO NUA NA HU NO MMƆBƆ.

IV. WƆANYA MMƆBƆHUNU — KA BƆ, SU, FA AKOKODURU BRA

A. Mmɛbusɛm 28:13 Onipa a ɔkata ne bɔne soɔ no nnya nkɔsoɔ, na dee ɔka ne bɔne na ɔgyae ye no nya ahummƆboro. [H7355 racham ■]

OBI A ƆKATA NE BƆNE SO RENYA NKƆSOƆ; NA OBI A ƆKA NE BƆNE NA ƆGYAE DI → ƉBENYA MMƆBƆHUNU.

B. Nnwom 51:1 Ao OnyankopƆn hunu me mmƆbƆ, sedee w'adɔee a ensa da no tee; w'ahummƆboro kesee no enti, pepa me mmarato. [H7356 racham ■] [H2617 chesed ■] [H2603 chanan ■]

AO ONYANKOPƆN HUNU ME MMƆBƆ → W'AHUMMƆBORƆ KESEE NO ENTI, PEPA ME MMARATO.

C. Luka 18:13 “Saa eberɛ no na ɔtogyeni no gyina akyiri baabi a ɔmpɛ sɛ ɔma n'ani so kyere ɔsoro. Ɔde ne nsa guu ne bo bɔɔ mpaee sɛ, ‘OnyankopƆn, hunu me ɔdebɔneyefoɔ mmƆbƆ!’ [G2433 hilaskomai ■]

(14) “Mereka akyere mo sɛ, dee ɔtogyeni no yeeɛ no sɔɔ OnyankopƆn ani sene dee Farisini no yeeɛ no. Obiara a ɔma ne ho so no, wɔbɛbrɛ no ase, na dee ɔbrɛ ne ho ase no, wɔbɛma no so.”

ONYANKOPƆN HU ME MMƆBƆ, ƉDEBƆNEYENI → SAA ƉBARIMA YI SIANE KƆƐ NE FIE Sɛ ƉTENENEENI.

(Me nsusuwii ankasa — “hu mmƆbƆ” wɔ ha yi nye asemfua a wɔtaa de kyere ahummƆbɔ no. Eye hilaskomai (G2433, hu mmƆbɔ) — mpata-agua asemfua no, mpatade asemfua no. Towgyefo no sree OnyankopƆn sɛ onhyia no senea OnyankopƆn hyiaa Israel wɔ mogya a wɔapete no atifi no — na saa ɔbarima no siane kɔɔ ne fie a wabu no bem.)

D. Hebrifoɔ 4:16 Momma yensi yen bo na yemmra OnyankopƆn ahennwa a adom wɔ mu no anim, na eno na ebɛma yeanya ahummƆboro ne adom a ebɛboa yen eberɛ a esɛ mu. [G1656 eleos ■]

FA AKOKODURU BEN ADOM AHENGUA NO → NYA MMƆBƆHUNU, NA NSA KA ADOM A EBOA Wɔ AHOHIA MMERE MU.

ANOM ABIESA — DIN KORO NO ARA, A WƆDE ATIM Wɔ ANOM ABIEN NE NEA ETO SO MIENSA

Yoel 2:13 Sunsuanɛ w'akoma na ennye wo ntadeɛ mu. Sane bra Awurade wo OnyankopƆn nkyen, efiri sɛ, ɔye ɔdomfoɔ, ne yam ye. Ne bo kyere fu na ne ɔɔ boro so, na ennye no anigye sɛ ɔtwe yen aso.

[H2617 chesed ■] [H7349 rachum ■]

MUNTETEW MO KOMA, NA MONSAN NKO AWURADE NKYEN → EFISE ƉYE ƉDOM NE MMƆBƆHUNU, NE BO KYE FUW.

Yona 4:2 Ɖbɔɔ Awurade mpaee sɛ, “Ao Awurade, eberɛ a na mewɔ fie no, enye sei na mekaee? Yei enti na meperee sɛ medwane akɔ Tarsis no, efiri sɛ na menim sɛ, woye ɔdomfoɔ ne mmƆborɔhunu OnyankopƆn a wo bo kyere fu, na wɔɔ boro so. Woye OnyankopƆn a ɔtwɛntwɛnee ne nan ase wɔ bɔne amanɛhunu ho. [H2617 chesed ■] [H7349 rachum ■]

MEHU SAA Sɛ WOYE ADOM NYAME, NA WOWɔ MMƆBƆHUNU → ENO NTI NA MEGUANEE.

DIN KORO NO, KOMA ABIEN: YOEL → MONSUNSUN MO KOMA, NA MONSAN NKƆ AWURADE NKYEN; YONA → MEDWANEE KAN KƆƆ TARSIS.

Nnwom 145:8 Awurade ye ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunufoɔ; ne bo kyere fu na n'adɔee dɔɔso.

[H2617 chesed ■] [H7349 rachum ■]

AWURADE YE ADƆM + NE MU AYE MMɔBORɔHUNU + ƆNTO NE BO NTEM + N'ADƆE DƆƆSO.

(M'adwene ankasa — se anom mmienɔ na asem no gyina hɔ pintinn, na eha yi anom abiesa so si so dua. Ahoma abiesa a wɔaka bom no ntumi ntew ntem. Odiyifoɔ a ɔdanee ne ho, odiyifoɔ a ɔguanee, ne dwom a etoo dwom no nyinaa ka din koro no ara. Din no gyina pintinn, emfa ho onipa a ɔte no koma tee sen.)

NSUSUOD3 NE MMAMU

Shadow Mika 7:20 Wobeye nokwafoɔ ama Yakob na wahunu Abraham mmɔbo sedee wokaa yen agyanom ntam teteete no. **[H2617 chesed ■]**

WOBEDI MMɔDEN ADI AHUMOBƆ NO AKYERE ABRAHAM = A WOKAA HO NTAM MAA YEN AGYANOM FI TETE MU.

Fulfillment Luka 1:72 Na wama bo a ɔhyee yen agyanom wɔ n'ahummɔboro ho no aba mu na wakae n'apam kronkron no **[G1656 eleos ■]**

SE WɔBEYE MMɔBORɔHUNU A WɔHYEE YEN AGYANOM ƆƆ NO → SE WɔBEKAE NE APAM KRONKRON NO.

(Me nsusuwii ankasa — mmɔborɔhunu a wɔkaa ho ntam fii tete nna no ye mmɔborɔhunu a wɔyee no bere a Kristo baa mu no. Eye apam mmɔborɔhunu, a wodii so pɛpɛpɛ.)

SEDE

Nnwom 103:17 Nanso efiri mmeresanten kɔsi nnasanten Awurade adɔee wɔ wɔn a wɔsuro no so, na ne tenenee wɔ wɔn mma mma so **[H2617 chesed ■]**

NANSO EFIRI MMERESANTEN KƆSI NNASANTEN AWURADE ADƆEE Wɔ WɔN A WɔSURO NO SO.

Nnwom 23:6 Yie ne adɔee nko na ebɛdi m'akyi me nkwa nna nyinaa; na metena Awurade fie daa. **[H2617 chesed ■]**

YIE NE ADƆEE NKO NA EBEDI M'AKYI ME NKWA NNA NYINAA → NA METENA AWURADE FIE DAA.

(Me nkate — nsem nyinaa a ewɔ adesua yi mu no ni: bere a Onyankopɔn kaa ne din, MMOBɔHUNU ne asem a odi kan kaa ansa na waka biribi foforo bi, na nsem a edi akyi nyinaa ye saa asem a edi kan no a ereye adwuma. Mmɔborɔhunu nye ade a eba na ekɔ senea ɔdwene te no. Eye foforo anɔpa biara, ekorɔn sen ɔsoro sen asase, na eyi bɔne fi hɔ kɔ akyirikyiri senea apuei ne atɔe ntam kwan ware. Onyankopɔn a n'ahyenyɛ so saa yi bisa onipa a ɔbɔɔ no ade baako pɛ — se ɔnnɔ ade a ɔɔ, na ɔnna no adi n'ase mma ne nua. Se onipa a odi fɔ no ankata ne bɔne so, na mmom ɔka no, na wamforo mma ɔmma so, na mmom osu ba a, mmɔborɔhunu behyia no — na ennyaa no wɔ ɔpon no ano. Edi n'akyi ne nkwa nna nyinaa, kosi se ede no aba fie ako Awurade fie. Mmɔborɔhunu a efi daa kosi daa no nnyae ansa na enwie onipa a ehyee ase ne ho no.)

NSɔHWE NSEMISA

1. Mika 7:18 — W'abofuo nntena hɔ daa na mmom w'ani gye se:

- a) afɔrebɔ
- b) mmɔborɔhunu
- c) ɔhyew afɔrebɔ

2. Kwadwom 3:22-23 — n'ayamhyehyee nni hwammɔ; eye foforo:

- a) anɔpa
- b) awoɔ ntoatoasoo
- c) da

3. Mika 6:8 — na edeen na Awurade hwehwe afiri wo hɔ, gye se ye adetenenee, hunu afoforo mmɔbo, na:

- a) fa ɔhyew afɔre bo

- b) fa bɔ wo kɔn ho
- c) na wo ne wo Onyankopɔn nnante ahobreasee mu

4. Proverbe 28:13 — Na deɛ ɔka ne bɔne na ɔgyae ye no nya:

- a) rennya nkɔso
- b) nya ahummɔborɔ
- c) hunu adom

5. Hebrewfoɔ 4:16 — Momma yɛnsi yɛn bo na yemmra Onyankopɔn ahennwa a adom wɔ mu no anim, sɛdeɛ ɛbɛye a yɛbenya:

- a) ɔbɛtɛɛ na ɛnye ɔfoforo no
- b) tena Awurade fie
- c) yɛnya ahummɔborɔ, na yɛnhunu adom a ɛbɛboa yɛn

6. Dawid 103:11 — Na sɛdeɛ ɔsoro ne asase ntam ware no, saa ara na n'adɔɛɛ so wɔ wɔn a:

- a) wɔn a wɔsuro no
- b) n'agyapadeɛ nkaɛfoɔ no
- c) wɔn a wɔfre wo nyinaa

7. Luka 18:13-14 — Onyankopɔn, hunu me ɔdebɔneyefoɔ mmɔbɔ! Mereka akyere mo sɛ, saa ɔbarima yi kɔɔ ne fie:

- a) wɔapampam no
- b) wɔbrɛɛ ase
- c) wɔabu no bem

NSEM A EYE NOKORE: 1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-c, 6-a, 7-c

DEBEA A ADESUA YI MU FA KWAN AHODOɔ SO KÖ

SENEA SUNSUMA NO DE HANN BA: DIN A WɔKAA Wɔ BEPɔW NO SO — ɔDOMFO NE ɔMɔBORɔHUNUFO (EXODUS 34:6) — NA EYE SUNSUMA NO. ADɔE KORO NO ARA A WɔYEE BERE A KRISTO BAE NO (LUKA 1:72) NO YE HANN NO. DIN A ONYANKOPɔN KAA BERE BI Wɔ OMUNUNKUM MU NO, AKYIRI YI ɔDE KYEREE Wɔ ANIM MU.

SENEA APAM FOFORO NO DA NO ADI PEFEE: MMARA NO ASE NO, NA WɔAKORA N'ADɔE NO SO AMA MPEMPER, NA WɔAKA HO NTAM AMA ABRAHAM. KRISTO MU NO, WɔADI SAA ADɔE A WɔKAA HO NTAM NO HO DWUMA, NA WɔABUE ADOM AHENGUA BAABI A OBIARA BETUMI DE AKOKODURU AKɔ (HEBRIFO 4:16). APAM MU ADɔE NO BEYEE ɔPON A ABUE.

→SENEA NSEMFUA NO SEN: "MMɔBORɔHUNUFOɔ" Wɔ DIN NO MU NO NE RACHUM (H7349, MERCIFUL), YAFUNU ASEMFUA NO, NA ɛDA ANIM. "ɔDE FIRI" NE NASA (H5375, TO BEAR), SE WOBEPAGYA NA WɔASOA AKɔ. "HU MMɔBɔ" A ɛWɔ TOFODEFOɔ NO ANO NO NE HILASKOMAI (G2433, BE MERCIFUL), MPATA-AGUA ASEMFUA NO. NSEMFUA NO ANKASA KA ɔKWAN A WɔFA MU BA MU NO HO ASEM.

SENEA EYI KA YUDAFO NE AMANAMANFOɔ HO ASEM: MMɔBORɔHUNU A WɔKAA HO NTAM MAA ISRAEL AGYANOM NO NE MMɔBORɔHUNU A ɔTOGYEFOɔ BI A WɔBUU NO ANIMTIAA NO SU FREE NO YE MMɔBORɔHUNU KORO NO ARA (LUKA 1:72; 18:13). MMɔBORɔHUNU NKATAA DA MOGYA ANAA BOɔ SO DA — OBIARA A ɔKA NE BɔNE NA OGYAE NO BENYA BI (MMEBUSEM 28:13).

SENEA EYI FA WO HO: FA TOWGYEFOɔ NO KWAN SO — ɛNYE FORO, ɛNYE ADAADAA, NA MMOM, KAE WO BɔNE. DA BɔNE A WOPE SE WODE SIE NO ADI, NA MMɔBORɔHUNU BEKATA DEE WOADA NO ADI NO SO. NA SE WUNYA A, ɛBEDI W'AKYI AKɔ FIE.

NEA EYI KYERE MA DAAPEM NO NE SE: PAPA NE MMɔBORɔHUNU DI AKYI Wɔ SAA ASETENA YI NNA NYINAA MU, NA ɔKWAN NO Kɔ AWIEI Wɔ AWURADE FI MU DAA DAA (NNWOM 23:6). MMɔBORɔHUNU NO FI DAAPEM KOSI DAAPEM (NNWOM 103:17) — ENTɔ NTWA MU NA ɛNKYE ANSA NA WɔDE WO ABA MU.

KWAN FOFORO: ADOM AHENGUA A WONYA MMɔBORɔHUNU Wɔ SO (HEBRIFOɔ 4:16) BUE Kɔ MMɔBORɔHUNU AGUA A ɛWɔ NTWAMU NTOMA NO AKYI — WɔTOA SO Kɔ SO Wɔ LIVING IT OUT ADESUA MU (EXODUS 25:17-22; HEBRIFOɔ 9:5).

ADIYISEM A ɛBETUMI ABA: ɔTOGYEFO NO "ONYANKOPɔN, HU ME MMɔBɔ" NO NYE ASEMFUA A WɔTAA DE HU MMɔBɔ NO — EYE MPATA-AGUA NO ASEMFUA, MPATA ASEMFUA NO. ɔSRɛE ONYANKOPɔN SE ɔNHYIA NO Wɔ MOGYA NO BEAE, NA ɔSIAN Kɔɔ NE FIE A WɔABU NO BEM. MMɔBORɔHUNU DE, DAA NYINAA, WɔWɔ HYIABEA. (ME ANKASA M'ADWENE)

DEN NA ESE SE WOYE ANSA NA WɔAGYE WO NKWA?

SOURCES & CREDITS

Scripture: Asante Twi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).